



# SLUŽBENI BILTEN

## OPŠTINE UGLJEVIK

<p>Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinaugljevik@gmail.com www.opstinaugljevik.net</p>	<p>Četvrtak 21.jul 2022. godine UGLJEVIK  BROJ 3/22 GOD. LX</p>	<p>Izdaje:Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Sekretar SO-e Telefon: (055) 773-756</p>
---	---	--

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 37. Statuta opštine Ugljevik („Službeni glasnik RS“, broj 7/17 i 5/21) Skupština opštine Ugljevik na sjednici održanoj dana 20.07. 2022. godine donosi

### ODLUKU

o prihvatanju Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza

#### I

Prihvata se Ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza između Opštine Ugljevik i Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, a.d. Ugljevik koji je sastavni dio ovo Odluke.

#### II

Predmet ovog ugovora je međusobno regulisanje prava i obaveza na izgradnji mosta u Ugljevičkoj Obriježi, rekonstrukciji i dogradnji mreže lokalnih puteva u Ugljevik Selu i rješavanje vodosnabdijevanja u Ugljevik Selu.

#### III

Ovlašćuje se Načelnik opštine Ugljevik da u ime Opštine Ugljevik zaključi Ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza koji je predmet ove Odluke.

#### IV

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

SKUPŠTINA OPŠTINE UGLJEVIK

Broj: 01- 022-1/22

PREDSJEDNIK SO-e

Datum, 20.07.2022.god

Đoko Simić,profesor

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj : 97/16), člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („ Službeni Glasnik Republike Srpske, broj 121/12) i člana 7. Uredbe o sadržaju i načinu izrade Plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće („ Službeni Glasnik Republike Srpske“, broj 101/21),Načelnik opštine Ugljevik donosi ;

### RJEŠENJE

o imenovanju radne grupe za izradu Plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće na području opštine Ugljevik

#### Član 1.

Ovim rješenjem Načelnik Opštine Ugljevik na prijedlog odsjeka za poslove civilne zaštite imenuje radnu grupu za izradu Plana zaštite i spasavanja

od elementarne nepogode i druge nesreće koju čine koordinatori i predstavnik nadležne organizacione jedinice civilne zaštite Opštine Ugljevik. Koordinatori se imenuju za svaki reprezentativni rizik iz reda rukovodećih službenika opštinske uprave, članova štaba za vanredne situacije i prestavnika organizacija i službi od značaja za zaštitu i spasavanje čija je nadležnost u neposrednoj vezi sa reprezentativnim rizikom.

#### Član 2.

Za članove Radne grupe za izradu Plana zaštite i spsasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće imenuju sa :

1. Ahmed Čolić - šef odsjeka za poslove civilne zaštite - predsjedavajući Radne grupe za izradu Plana - koordinator Radne grupe,
2. Velimir Jovanović – koordinator za eksplozivna srestva zaostala iz rata, napuštena eksplozivna srestva i neeksplozivna ubojita srestva – odsjek za civilnu zaštitu – član štaba za vanredne situacije,
3. Vaso Trifković – koordinator za rizik od zemljotresa i ruševina – član štaba za vanredne situacije,
4. Milan Babić – koordinator za zaštitu od požara – starješina TVJ. Ugljevik član štaba za vanredne situacije,
5. Slađana Stojić – koordinator za rizik od klizišta i asanaciju terena – član štaba za vanredne situacije,
6. Milan Lazić – koordinator za rizike od poplava – direktor AD. Kompred Ugljevik  
- član štaba za vanredne situacije,
7. Mićo Jović – koordinator za nesreće nastale u putnom saobraćaju – MUP. RS. PU. Ugljevik – član štaba za vanredne situacije,
8. Zoran Rikić – koordinator za rizike ekstremnih meteoroloških pojava – član štaba za vanredne situacije,
9. Petra Gajić – koordinator za rizike od zaraznih bolesti – član štaba za vanredne situacije,
10. Predrag Novaković – koordinator za rizike od zaraznih bolesti životinja – direktor AD. Veterinarska Stanica Ugljevik – član štaba za vanredne situacije.

#### Član 3.

Šef nadležne organizacione jedinice civilne zaštite je predsjedavajući Radne grupe i koordiniraće njenim radom na izradi Plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće Opštine Ugljevik.

#### Član 4.

Zadaci koordinatora su da:

- definiše potrebne podatke i da identifikuje gdje se nalaze,
- definiše ključne partnere,
- izradi scenario za reprezentativni rizik koji mu je dodjeljen i
- izradi matricu rizika u skladu sa utvrđenim kriterijumima,
- izradi kartu rizika
- pripremi prijedlog za nivo mjera i aktivnosti od značaja za smanjenje nivoa rizika,
- da se pridržava rokova i izvještava nosioce izrade Plana o dinamici realizacije zadataka.

#### Član 5.

Na prijedlog koordinatora nadležni organ će odrediti izvršioce koji će raditi na realizaciji zadataka utvrđenih Uredbom o sadržaju i načini izrade Plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće a koji će saradivati sa koordinatorom za reprezentativni rizik u okviru svoje nadležnosti.

#### Član 6.

Imenovani članovi Radne grupe su dužni da obezbijede efikasnost realizacije izrade Plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće, da zajednički rade na ostvarenju cilja te da sprovode aktivnosti u punoj koordinaciji sa predsjedavajućim Radne grupe i rukovodstvom Opštine Ugljevik.

#### Član 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana donošenja , a biće objavljeno u Službenom Biltenu Opštine Ugljevik.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-111-37-22  
Datum.08.04.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih  
.....1.122,00KM

Na pozicije:  
-411300-Rashodi za naknadu plata1.122,00KM

Takođe da možete izvršiti unos budžetskih sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama:

-412200-Rashodi po osnovu  
utr.el.energ.....40,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-656/22  
Datum.08.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
-412500-Rashodi za tekuće održav....520,00KM

Na pozicije:  
-412300-Rashodi za režijski  
materijal.....520,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-661/22  
Datum.08.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
-411100-Rashodi za bruto plate  
zaposlenih.....2.000,00KM

Na pozicije:  
-411300-Rashodi za naknadu plata.2.000,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-652/22  
Datum.0.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
-412900-Ostali rashodi.....10.000,00KM  
-412800-Rashodi za održ..javnih  
povr.....10.000,00KM

Na pozicije:  
-419100-Rashodi po sudskim  
rješenjima.....20.000,00KM

Takođe da možete izvršiti unos budžetskih sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama:

-415200-Grantovi u zemlji.....50.000,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40- 672 /22  
Datum.08.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
-412400-Rashodi za režijski  
materijal.....120,00KM

Na pozicije:  
-412600-Rashodi za stručne usluge...120,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-670/22  
Datum.10.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu MAJU

može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-411200-Rashodi za bruto nakn...6.170,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-669/22  
Datum.10.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412200-Rashodi po osnovu  
utr.el.energ.....169,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-666/22  
Datum.10.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
-411100-Rashodi za bruto plate  
zaposlenih.....600,00KM

Na pozicije:  
-411300-Rashodi za naknadu plata....600,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-687/22  
Datum.08.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412600-Rashodi za službena putovanja.....5.000,00KM  
 -412900-Ostali rashodi.....126.000,00KM  
 -511200-Izdaci za inv.održ.....112.500,00KM  
 -415200-Grantovi u zemlji.....20.000,00KM  
 -416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....20.000,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
 OPŠTINA UGLJEVIK  
 NAČELNIK OPŠTINE  
 Broj: 02/5-40-724/22  
 Datum.20.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
 Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
 -411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....200,00KM

Na pozicije:  
 -638100-Ostali izdaci iz transakcija.....200,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
 OPŠTINA UGLJEVIK  
 NAČELNIK OPŠTINE  
 Broj: 02/5-40-699/22  
 Datum.20.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
 Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ.....194,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
 OPŠTINA UGLJEVIK  
 NAČELNIK OPŠTINE  
 Broj: 02/5-40-696/22  
 Datum.20.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
 Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....2.500,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-701/22  
Datum.21.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412900-Ostali rashodi.....1.700,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-705/22  
Datum.21.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
-412700-Rashodi za stručne usluge...350,00KM  
Na pozicije:  
-Rashodi po osnovu zateznih kamata..350,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-700/22  
Datum.21.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-511100-Izdaci za izg.i prib.zgrada.  
.....60.000,00KM

Na pozicije:

-511200-Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.....60.000,00KM

Takođe da možete izvršiti unos budžetskih sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama:

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....3.750,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....37.500,00KM

-412800-Rashodi za održ.javnih površina.....112.500,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-746 /22  
Datum.22.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku Mjesne zajednice Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412200-Rashodi po osnov.el.energ...100,00KM

Na pozicije:

-413900-Rashodi po osnovu kamata....100,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40- 745 /22  
Datum.23.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:



-412700-Rashodi za stručne  
usluge.....2.700,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-723/22  
Datum.27.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
-412900-Ostali rashodi.....4.000,00KM

Na pozicije:  
-412400-Rashodi za materijal za posebne namjene.....4.000,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-732/22  
Datum.27.06.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća Opštine Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....730,00KM

Na pozicije:  
-411300-Rashodi za naknadu plata....730,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-766/22  
Datum.04.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412700-Rashodi za stručne usluge..180,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-765/22

Datum.04.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjčić“ iz Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....1.500,00KM

Na pozicije:

-411300-Rashodi za naknadu plata.1.500,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-767/22

Datum.04.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-411100-Rashodi za bruto plate....6.852,00KM

-411200-Rashodi za bruto naknade8.876,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-773/22

Datum.07.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-411200-Rashodi za bruto naknad.3.500,00KM  
-412900-Ostali rashodi.....400,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-772/22

Datum.07.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412900-Ostali rashodi.....200,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-790/22

Datum.11.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

### R J E Š E N J E

#### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....500,00KM

Na pozicije:

-411300-Rashodi za naknadu plata....500,00KM

#### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

#### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-813/22  
Datum: 14.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, da se u mjesecu MAJU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-511200-Izdaci za inves..održ.....425,00KM

Na pozicije:

-419100-Rashodi za sudska rješenja...254,00KM

-412600-Rashodi za službena putovanja.....171,00KM

Takođe da možete izvršiti unos budžetskih sredstava unaprijed na sljedećim pozicijama:

-411200-Rashodi za bruto nak.....20.000,00KM

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ.....5.000,00KM

-412400-Rashodi za materijal za pos.namjene.....10.000,00KM

M  
-412900-Ostali rashodi.....5.000,00KM

-413900-Rashodi za zatezne kamate.....50,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-656/22  
Datum: 15.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad iz Ugljevika, da se u mjesecu JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-411300-Rashodi za nakna.plata...1.561,00KM

Takođe, odobrava se budžetskom korisniku Socijalna zaštita iz Ugljevika, da se u mjesecu JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....583,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-824/22  
Datum: 18.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Opštine Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412900-Ostali rashodi.....200,00KM  
-412600-Rashodi po osnovu putovanj.120,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-821/22  
Datum.18.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
-412500-Rashodi za materijal za tekuće održavanje.....20,00KM

Na pozicije:  
-412300-Rashodi za režijski materij.20,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-820/22  
Datum.18.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

## I

Odobrava se budžetskom korisniku Turistička organizacija Opštine Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412300-Rashodi za režijski materijal.....300,00KM

## II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

## III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-823/22  
Datum.18.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:

-412300-Rashodi za režijski mater.300,00KM

Na pozicije:

-413900-Rashodi za zatezne kamata..200,00KM

-412600-Rashodi po osnovu putovanj.100,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-822/22

Datum.18.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, da se u mjesecu

JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-413900-Rashodi za zateznu kamatu...100,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

### III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-825/22

Datum.20.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

### I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, da se u mjesecu JUNU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-412200-Rashodi po osnovu

utr.el.ener.....378,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge...516,00KM

Socijalnoj zaštiti takođe je potrebno izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na sljedećim pozicijama:

-416300-Doznake pružiocima uslu.4.100,00KM

### II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da

može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-832/22  
Datum.20.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JULU može izvršiti unos unaprijed budžetskih sredstava na pozicijama:

-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....125,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-849/22  
Datum.20.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. i 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2022. godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

## R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, da se u mjesecu JULU može izvršiti realokacija budžetskih sredstava na poziciji:

Sa pozicije:  
-412500-Rashodi za tekuće održav..870,00KM

Na pozicije:  
-419100-Rashodi po sudskim rješenj.870,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA  
OPŠTINA UGLJEVIK  
NAČELNIK OPŠTINE  
Broj: 02/5-40-848/22  
Datum.20.07.2022.god

NAČELNIK OPŠTINE  
Vasilije Perić, dipl.ek.

## S A D R Ž A J

## AKTI SO-e

Odluka o prihvatanju Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza..... 1

## AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu Plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće na području opštine Ugljevik ..... 1

Rješenja o realokaciji sredstava ..... 3